

Udruženje
Biciklistički klub „KOZARA PROCYCLING“
P R I J E D O R

SKUPŠTINA

Datum: 18.11.2016. g.

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa osnivačke Skupštine Biciklističkog kluba „KOZARA PROCYCLING“ Prijedor, koja je održana dana 18. novembra 2016. godine sa početkom u 14 časova u prostorijama Doma penzionera u Prijedoru. Sjednici je prisustvovalo 34 građana.

Sjednicu Skupštine Biciklističkog kluba otvorio je Goran Garača, predsjednik inicijativnog odbora i nakon pozdravne riječi prisutnim, predložio sljedeći:

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela,
 - a) izbor verifikacione komisije
 - b) izbor kandidacione komisije,
 - c) izbor zapisničara,
2. Izbor organa i lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje
3. Izbor predsjednika Skupštine kluba,
4. Izbor Upravnog odbora,
5. Izbor predsjednika Kluba,
6. Usvajanje Statuta Kluba.

Ad. 1.

Predsjedavajući inicijativnog odbora kluba u radna tijela je predložio sljedeće članove društva:

A) verifikaciona komisija

1. Marčeta Marko,
2. Lukić Dalibor,
3. Lukić Siniša,

B) zapisničar, Drndelić Mario

Nakon glasanja svih prisutnih, izvršen je jednoglasno izbor Verifikacione komisije u sastavu: Marčeta Marko, Lukić Dalibor, Lukić Siniša, a za zapisničara izabran je Drndelić Mario.

Nakon toga, Verifikaciona komisija je konstatovla da je na sjednici skupštine Kluba prisutno 34 člana osnivačkog odbora, prema spisku koji se prilaže uz zapisnik.

Predsjedavajući inicijativnog odbora kluba konstatuje da Skupština kluba može punopravno raditi i donositi zakonite odluke.

Ad.2.

Predsjednik inicijativnog odbora predlaže da Skupština donese odluku o izboru organa Biciklističkog kluba.

Na osnovu Statuta Biciklističkog kluba, organi kluba su Skupština, Upravni odbor, Predsjednik. Kandidaciona komisija predlaže da se na ovoj Skupštini izvrši izbor predsjednika Skupštine, Upravnog odbora, i predsjednika kluba, dok će se drugi organi Kluba birati naknadno.

Skupština je jednoglasno prihvatila prijedlog i jednoglasno donosi odluku o izboru organa Društva.

a) Izbor predsjednika Skupštine

Kandidat za predsjednika Skupštine predložen je

Marko Vasić. Drugih prijedloga nije bilo. Za predsjednika Skupštine na period od dvije (2) godine izabran je Marko Vasić.

Ad.3.

a) izbor Upravnog odbora.

Kandidaciona komisija predlaže članove Upravnog odbora:

1. Goran Garača,
2. Darko Dakić,
3. Amira Ganić,
4. Enes Kahrmanović,
5. Dragoja Timarac,

Nije bilo drugih prijedloga. Nakon glasanja svih prisutnih, jednoglasno je izvršen izbor Upravnog odbora u sastavu:

1. Goran Garača,
2. Darko Dakić,
3. Amira Ganić,
4. Enes Kahrmanović,
5. Dragoja Timarac,

Ad.4.

a) Izbor predsjednika Biciklističkog kluba

Upravni odbor za predsjednika Biciklističkog kluba predložio je Murisu Marić, drugih prijedloga nije bilo. Nakon glasanja Murisa Marić je izabrana jednoglasno za predsjednika Biciklističkog kluba „KOZARA PROCYCLING“ Prijedor.

Ad.5.

a) izbor lica ovlaštenog za poslove upisa u sudski registar

Predsjednik inicijativnog odbora predlaže da Skupština donese odluku o izboru lica ovlaštenog da obavi poslove upisa u sudski registar udruženja.

Kandidaciona komisija predlaže da to budu Goran Garača i Darko Dakić.

Nije bilo drugih prijedloga.

Nakon glasanja svih prisutnih, Skupština je jednoglasno donijela odluku da su Goran Garača i Darko Dakić lica ovlaštena da obavi sve poslove i radnje potrebne za upis u sudski registar.

b) izbor lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje

Predsjednik Upravnog odbora predložio je da Skupština donese odluku o izboru lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje Kluba.

Kandidaciona komisija predlaže da to budu Murisa Marić i Goran Garača.

Nije bilo drugih prijedloga.

Nakon glasanja svih prisutnih, Skupština je jednoglasno donijela odluku da su Murisa Marić i Goran Garača lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje Biciklističkog kluba.

Ad. 6.

Predsjednik Skupštine kluba predložio je da Skupština raspravlja o svakom članu Statuta, daje primjedbe i prijedloge, te ga nakon toga u cjelini usvoji.

Nakon rasprave, izmjena i dopuna, prijedlog Statuta dat je na usvajanje.

Verifikaciona komisija konstatovala sljedeće.

Nakon glasanja, konstatuje se da je „ZA“ glasalo 34 člana Biciklističkog kluba, „PROTIV“ nije bio niko, „UZDRŽAN“ nije bio niko.

Usvaja se Statut Biciklističkog kluba „KOZARA PROCYCLING“ Prijedor.

Statut stupa na snagu osam dana nakon donošenja i objavljivanja u Službenom glasniku.

Sjednica završena u 17,30 sati.

ZAPISNIČAR

Mario Drndelić

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Marko Vasić